

| 1871 Juli | Barometer, reduceret til 0° Reamur. | | Thermometer i Skygge mod Nord. | | | | Regn, Snee &c. | | Vindens Retning 4 Gange i Døgnst. | Middeltemperatur. 1843 45 Aar 1-10 13,95 13,88 11-21 13,14 14,16 22-31 12,30 15,01 1-31 13,13 14,35 |
|--------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---|--------------|---|--|
| | 9 Form. | Middag. | 4 Efter- middag. | 2 1/2 Fod over Jorden. | | 2 Fod i Jorden. Middel. | 2 Fod un- der dagl. Vaude. Middel. | Regn 11 Tim. | | |
| | | | | Middel Corr.-0°02 | 7 Form. | | | | | |
| 1 | 333,21 | 333,76 | 334,04 | 11°50 | 10°9 | 14°3 | 12°33 | 3,30 | NNW. NW. W. W. | |
| 2 | 35,24 | 35,22 | 35,00 | 10,86 | 10,2 | 13,0 | 12,00 | 0,95 | WNW. W. SW. WNW. | |
| 3 | 36,66 | 36,91 | 37,00 | 13,00 | 11,2 | 15,4 | 12,52 | 0,56 | WNW. NW. NNW. | |
| 4 | 37,98 | 37,35 | 37,10 | 13,56 | 13,7 | 16,5 | 13,52 | | NW. NNW. SO. NO. | |
| 5 | 38,66 | 38,72 | 38,70 | 13,86 | 12,5 | 18,4 | 13,77 | | NO. NO. NO. SW. | |
| 6 | 38,61 | 38,50 | 37,80 | 13,14 | 14,5 | 19,2 | 16,50 | | SO. SO. SO. SO. | |
| 7 | 37,29 | 37,17 | 37,25 | 15,86 | 15,7 | 20,8 | 12,7 | 2,57 | SSO. SSO. SSO. SW. | |
| 8 | 39,14 | 39,18 | 38,62 | 15,26 | 12,8 | 16,4 | 15,85 | | WNW. NNW. N. N. | |
| 9 | 37,95 | 37,22 | 37,42 | 15,05 | 12,8 | 21,0 | 17,03 | | N. OSO. OSO. OSO. | |
| 10 | 37,03 | 36,89 | 36,52 | 16,74 | 15,5 | 22,2 | 17,48 | | OSO. O. O. O. | |
| 11 | 337,15 | 337,33 | 337,34 | 15,24 | 13,1 | 20,8 | 17,13 | | O. ONO. O. SW. | |
| 12 | 37,55 | 37,46 | 37,15 | 16,46 | 15,1 | 21,2 | 17,60 | | SW. WNW. WNW. SO. | |
| 13 | 37,63 | 37,31 | 37,34 | 14,26 | 13,3 | 17,8 | 17,37 | | SW. W. NW. NNW. | |
| 14 | 37,63 | 37,51 | 36,03 | 13,80 | 12,5 | 17,4 | 15,80 | | NNW. NNW. NW. NW. | |
| 15 | 35,08 | 35,85 | 36,06 | 12,02 | 11,3 | 13,2 | 14,47 | | W. WSW. W. W. W. | |
| 16 | 36,85 | 37,20 | 38,07 | 13,52 | 13,2 | 16,6 | 14,48 | | WNW. W. W. W. | |
| 17 | 38,95 | 38,83 | 38,60 | 13,44 | 12,2 | 16,8 | 13,67 | | W. W. WNW. WNW. | |
| 18 | 36,73 | 35,68 | 33,88 | 12,50 | 12,7 | 14,2 | 13,50 | | WNW WSW SW WSW. | |
| 19 | 33,01 | 33,44 | 33,00 | 11,80 | 11,5 | 15,4 | 13,18 | 2,52 | WSW WSW WSW. WSW. | |
| 20 | 33,95 | 33,19 | 33,06 | 11,84 | 10,5 | 15,9 | 13,25 | | W. W. W. W. | |
| 21 | 31,73 | 31,16 | 30,66 | 9,64 | 10,4 | 11,5 | 12,27 | | SW. SW. SW. SW. | |
| 22 | 329,97 | 330,59 | 331,40 | 10,12 | 10,6 | 10,8 | 11,90 | | SW. WSW. NW. NW. | |
| 23 | 30,90 | 30,82 | 30,64 | 11,16 | 11,0 | 14,9 | 13,28 | 5,59 | WSW. WSW. SSO. NNW. | |
| 24 | 32,76 | 33,41 | 34,00 | 12,50 | 11,9 | 17,0 | 12,97 | 0,47 | NNW. NNW. NNW. NW. | |
| 25 | 35,54 | 36,36 | 36,33 | 13,20 | 14,2 | 12,6 | 13,27 | | NNW. NW. NO. Schille. | |
| 26 | 38,09 | 38,08 | 37,80 | 13,56 | 13,7 | 17,1 | 14,82 | 0,02 | NO. NNW. NNW. NNW. | |
| 27 | 36,70 | 36,34 | 35,69 | 13,46 | 12,3 | 16,6 | 14,73 | 2,70 | NNW. NNW. NNW. W. | |
| 28 | 35,60 | 35,25 | 35,51 | 11,60 | 11,1 | 13,7 | 14,55 | 4,10 | NW. NW. NW. NW. | |
| 29 | 36,17 | 36,00 | 35,14 | 12,38 | 10,8 | 16,0 | 13,47 | | WSW. W. W. W. | |
| 30 | 32,30 | 32,46 | 32,68 | 12,80 | 12,4 | 15,4 | 13,88 | Hagel 4,39 | WSW. SW. SW. SW. | |
| 31 | 32,40 | 32,30 | 32,32 | 12,24 | 12,0 | 12,6 | 13,18 | 1,67 | WSW. WSW. W. WSW. | |

Maanedl.
Vandmængde.
1843 39 Aar.
30,41 Par. Lin. 27,11 Par. L.

Vindforhold.
1843 50 Aar.
N. 0,09
NO. 0,05
O. 0,06
SO. 0,08
S. 0,03
SW. 0,23
W. 0,22
NW. 0,24

*) Efter Indtællinger ved Badesæene Nr. 5, 9, 12, 3, 6, 9.

| August. 1848. | Barometer, reduceret til 0° Reaumur. | | Thermometer i Skygge mod Nord. | | | | Regn, Snee &c. | | Vindens Retning 4 Gange i Døgnnet. | Middeltemperatur. 1848 1-10 13 ^o 16 14 ^o 05 11-21 15 ^o 44 14 ^o 03 22-31 14 ^o 76 12 ^o 97 1-31 14 ^o 48 13 ^o 86 | |
|------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------------------|--|--|---|--|
| | 9 Form. | Middag. | 4 Efter- middag. | 2 1/2 Fod over Jorden. Middag. | 7 Form. | 2 Efterm. Middag. | 2 Fod i Jorden. Middag. | 2 Fod under dagl. Vande. Middag. | | | |
| 1 | 334,0015 | 334,0040 | 334,0088 | 12914 | 10,07 | 1400 | 12903 | Regn 5 Tim. | 0,750 | WSW. W. NW. WSW. WSW. WSW. WSW. SSW. S. SSO. SSW. S. | 1843 |
| 2 | 35,94 | 36,41 | 36,51 | 12,18 | 11,5 | 142 | 12,27 | Regn 3 1/2 — Torden | 0,12 | WSW. WSW. WSW. SSW. S. SSO. SSW. S. | 45 Aar |
| 3 | 35,29 | 35,12 | 35,55 | 14,28 | 13,9 | 17,2 | 12,78 | Regn 1 1/2 — | 6,48 | SW. SW. SSO. SSO. SW. NW. WNW. WSW. | 1-10 13 ^o 16 14 ^o 05 11-21 15 ^o 44 14 ^o 03 22-31 14 ^o 76 12 ^o 97 1-31 14 ^o 48 13 ^o 86 |
| 4 | 34,84 | 34,54 | 34,53 | 13,50 | 12,1 | 16,9 | 12,93 | Regn 1 1/2 — | 3,22 | WSW. WSW. WSW. SSW. NW. NW. WNW. NW. | |
| 5 | 32,38 | 32,47 | 32,92 | 12,82 | 11,8 | 14,7 | 12,67 | Regn 2 * — | 1,14 | NW. NW. WNW. NW. NW. WNW. N. NNO. | |
| 6 | 32,38 | 32,47 | 32,92 | 12,82 | 11,8 | 14,7 | 12,67 | Regn 2 * — | | NNW. NW. NO. SW. SO. SO. SO. S. | |
| 7 | 35,21 | 35,39 | 35,46 | 12,12 | 9,8 | 16,6 | 12,63 | Regn 4 1/2 — | | SO. SO. SO. S. | |
| 8 | 40,12 | 40,19 | 40,10 | 12,94 | 11,4 | 16,2 | 12,4 | Regn 14 1/2 — | | SO. SO. SO. S. | |
| 9 | 39,78 | 39,73 | 39,46 | 12,94 | 11,3 | 19,0 | 12,3 | Regn 6 — | 0,73 | SO. SO. SO. S. | |
| 10 | 39,03 | 38,96 | 38,85 | 14,94 | 12,8 | 20,8 | 13,17 | Regn 8 — | 0,08 | SO. SO. SO. S. | |
| 11 | 338,45 | 338,42 | 338,33 | 16,08 | 16,5 | 20,3 | 14,37 | Regn 14 — | 1,63 | SO. SO. SO. S. | |
| 12 | 39,00 | 38,83 | 39,02 | 15,40 | 13,6 | 19,7 | 15,07 | Regn 6 — | 0,73 | SO. SO. SO. S. | |
| 13 | 39,86 | 39,86 | 39,74 | 15,24 | 13,7 | 18,8 | 15,37 | Regn 8 — | 0,08 | SO. SO. SO. S. | |
| 14 | 39,87 | 39,93 | 39,72 | 16,32 | 14,8 | 22,0 | 15,43 | Regn 14 — | 1,51 | SO. SO. SO. S. | |
| 15 | 40,44 | 40,44 | 40,06 | 15,56 | 13,7 | 19,7 | 15,67 | Regn 14 — | 1,63 | SO. SO. SO. S. | |
| 16 | 40,93 | 41,04 | 40,60 | 15,02 | 13,0 | 19,9 | 15,80 | Regn 4 1/2 — | 4,53 | SO. SO. SO. S. | |
| 17 | 41,12 | 41,11 | 40,80 | 14,44 | 13,3 | 18,1 | 15,93 | Regn 14 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 18 | 40,75 | 40,68 | 40,03 | 14,68 | 13,0 | 19,8 | 16,50 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 19 | 39,94 | 39,44 | 38,95 | 15,02 | 13,6 | 20,0 | 16,63 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 20 | 37,53 | 37,27 | 36,58 | 15,82 | 13,4 | 19,4 | 15,97 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 21 | 35,26 | 34,97 | 35,10 | 16,24 | 13,3 | 19,2 | 15,58 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 22 | 335,99 | 335,99 | 336,53 | 14,70 | 14,2 | 19,2 | 15,38 | Regn 6 — | 0,73 | SO. SO. SO. S. | |
| 23 | 35,26 | 34,96 | 34,90 | 14,72 | 13,9 | 16,6 | 14,80 | Regn 8 — | 0,08 | SO. SO. SO. S. | |
| 24 | 35,26 | 34,75 | 35,05 | 14,50 | 13,1 | 18,5 | 14,70 | Regn 14 — | 1,51 | SO. SO. SO. S. | |
| 25 | 37,46 | 37,40 | 37,87 | 15,02 | 14,9 | 14,3 | 14,80 | Regn 14 — | 1,63 | SO. SO. SO. S. | |
| 26 | 39,46 | 39,65 | 39,43 | 15,70 | 13,2 | 19,6 | 15,00 | Regn 4 1/2 — | 4,53 | SO. SO. SO. S. | |
| 27 | 39,43 | 39,40 | 38,95 | 16,76 | 16,2 | 20,3 | 15,33 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 28 | 38,91 | 39,05 | 38,90 | 15,02 | 13,9 | 20,0 | 14,0 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 29 | 38,75 | 37,67 | 37,46 | 15,14 | 14,5 | 17,8 | 14,0 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 30 | 38,98 | 39,07 | 38,48 | 13,94 | 12,9 | 18,2 | 14,30 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |
| 31 | 39,72 | 39,72 | 39,27 | 12,14 | 10,3 | 15,8 | 14,37 | Regn 4 1/2 — | 1,06 | SO. SO. SO. S. | |

*) Efter lagtagelser paa sædvanlig Tid og Sted.

| Septemb. 1843. | Barometer, reduceret til 0° Reaumur. | | Thermometer i Skygge mod Nord. | | | | Regn, Snee &c. | | Vindens Retning | | Middeltemperatur. 1843 45 Aar 1-10 11,965 12,910 11-20 12,30 11,17 21-30 8,07 10,18 1-30 10,78 11,15 |
|-------------------|---|---------|-----------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| | 9 Form. | Middag. | 2 1/2 Fod over Jorden. | | 2 Fod i Jorden. | 2 Fod un- der dagl. Vande. | Regn 8 Tim. Regn 7 — Regn 3 — | 4 Gange i Døgnet. | | | |
| | 9 Form. | Middag. | Middel. Corr.-0°56 | 7 Form. | 2 Efterm. | Middel. | | NW. NW. WNW. NW. N. NW. NW. WNW. WNW. N. NW. NW. NW. WNW. N. NW. NW. N. N. N. N. NW. WNW. NW. NW. N. NW. NW. NW. NW. N. W. NW. WNW. NW. N. Stille. ONO. O. SW | SO. SO. SO. SO. Stille. Stille. SW. Stille. Stille. SSO. SSO. SSO. Stille. SO. S. SW. SW. S. SO. SO. SO. S. SSO. SSO. SSO. SSO. SO. SSW. SW. SW. SW. Stille. SSO. WSW. | N. 0,20 0,05 NO. 0,05 0,07 O. 0,02 0,12 SO. 0,14 0,11 S. 0,10 0,14 SW. 0,12 0,16 W. 0,09 0,19 NW. 0,27 0,13 | |
| 1 | 339,051 | 339,041 | 339,041 | 11°3 | 13°6 | 14°20 | Regn 8 Tim. | NW. NW. WNW. NW. N. | SO. SO. SO. SO. | N. 0,20 0,05 | |
| 2 | 38,89 | 39,54 | 39,32 | 11,4 | 14,1 | 13,30 | — | NW. NW. WNW. WNW. N. | Stille. Stille. SW. Stille. | NO. 0,05 0,07 | |
| 3 | 39,72 | 39,54 | 39,78 | 11,6 | 15,6 | 12,87 | — | NW. NW. NW. WNW. N. | Stille. SSO. SSO. SSO. | O. 0,02 0,12 | |
| 4 | 33,05 | 33,28 | 33,59 | 10,3 | 12,6 | 12,53 | — | NW. NW. N. N. N. N. | Stille. SO. S. SW. SW. | SO. 0,14 0,11 | |
| 5 | 37,36 | 37,67 | 37,97 | 8,1 | 13,7 | 11,87 | — | NW. WNW. NW. NW. N. | S. SO. SO. SO. S. | S. 0,10 0,14 | |
| 6 | 39,33 | 39,40 | 39,78 | 8,5 | 15,8 | 12,03 | — | NW. NW. NW. NW. N. | SSO. SSO. SSO. SSO. | SW. 0,12 0,16 | |
| 7 | 39,85 | 39,90 | 39,71 | 11,5 | 17,0 | 12,43 | — | W. NW. WNW. NW. N. | SO. SSO. SSO. SSO. | W. 0,09 0,19 | |
| 8 | 39,70 | 39,76 | 39,70 | 10,0 | 15,7 | 12,53 | — | Stille. ONO. O. SW | SW. Stille. SSO. WSW. | NW. 0,27 0,13 | |
| 9 | 40,42 | 40,38 | 40,16 | 10,2 | 16,2 | 12,90 | — | — | — | — | — |
| 10 | 40,42 | 40,38 | 40,16 | 10,2 | 16,2 | 12,90 | — | — | — | — | — |
| 11 | 341,81 | 341,88 | 341,85 | 10,8 | 15,5 | 12,93 | Regn 1 — | SO. SO. SO. SO. | SO. SO. SO. SO. | N. 0,20 0,05 | |
| 12 | 43,02 | 43,08 | 42,75 | 10,7 | 16,5 | 12,63 | — | Stille. Stille. SW. Stille. | Stille. Stille. SW. Stille. | NO. 0,05 0,07 | |
| 13 | 43,06 | 42,79 | 42,61 | 8,2 | 16,2 | 12,67 | — | Stille. SSO. SSO. SSO. | Stille. SSO. SSO. SSO. | O. 0,02 0,12 | |
| 14 | 41,92 | 41,93 | 41,66 | 9,1 | 17,2 | 12,67 | — | Stille. SO. S. SW. SW. | Stille. SO. S. SW. SW. | SO. 0,14 0,11 | |
| 15 | 42,27 | 42,25 | 42,17 | 11,82 | 14,8 | 12,90 | — | S. SO. SO. SO. S. | S. SO. SO. SO. S. | S. 0,10 0,14 | |
| 16 | 43,50 | 42,97 | 43,24 | 10,1 | 15,1 | 12,77 | — | SSO. SSO. SSO. SSO. | SSO. SSO. SSO. SSO. | SW. 0,12 0,16 | |
| 17 | 42,70 | 42,68 | 42,24 | 13,47 | 16,9 | 12,77 | — | SO. SSW. SW. SW. | SO. SSW. SW. SW. | W. 0,09 0,19 | |
| 18 | 41,40 | 41,29 | 40,58 | 10,2 | 16,4 | 12,83 | — | SW. Stille. SSO. WSW. | SW. Stille. SSO. WSW. | NW. 0,27 0,13 | |
| 19 | 41,40 | 41,29 | 40,58 | 10,2 | 16,4 | 12,83 | — | — | — | — | — |
| 20 | 40,20 | 39,95 | 39,45 | 8,2 | 18,5 | 13,00 | — | — | — | — | — |
| 21 | 338,75 | 338,28 | 337,53 | 9,7 | 16,5 | 12,90 | Regn 1 — | WSW. WSW SW. WSW. | WSW. WSW SW. WSW. | N. 0,20 0,05 | |
| 22 | 37,78 | 38,15 | 37,86 | 11,01 | 14,7 | 12,47 | — | W. W. N. N. N. N. | W. W. N. N. N. N. | NO. 0,05 0,07 | |
| 23 | 41,31 | 41,39 | 41,21 | 11,3 | 14,2 | 12,13 | — | N. N. NO. N. N. N. | N. N. NO. N. N. N. | O. 0,02 0,12 | |
| 24 | 38,41 | 38,47 | 37,08 | 9,0 | 15,1 | 12,07 | — | NW. WSW. NW. WNW. | NW. WSW. NW. WNW. | SO. 0,14 0,11 | |
| 25 | 34,95 | 34,66 | 33,53 | 6,1 | 8,8 | 11,77 | Regn 1 1/2 — | NW. N. NNO. N. N. | NW. N. NNO. N. N. | S. 0,10 0,14 | |
| 26 | 32,54 | 32,59 | 32,10 | 6,6 | 6,6 | 11,03 | — | NW. NW. N. NNO. | NW. NW. N. NNO. | SW. 0,12 0,16 | |
| 27 | 39,57 | 39,55 | 39,63 | 4,4 | 9,1 | 10,67 | — | NNO. S. O. NNW. | NNO. S. O. NNW. | W. 0,09 0,19 | |
| 28 | 29,24 | 29,28 | 29,73 | 3,61 | 4,3 | 10,03 | — | W. WSW. WNW. NO. | W. WSW. WNW. NO. | NW. 0,27 0,13 | |
| 29 | 32,69 | 32,23 | 31,08 | 6,0 | 7,4 | 9,77 | — | NO. NO. N. N. | NO. NO. N. N. | — | — |
| 30 | 34,19 | 33,60 | 32,36 | 3,4 | 8,1 | 9,30 | — | N. WSW. SSW. | N. WSW. SSW. | — | — |

Maanedl.
Vandmængde.
1843 39 Aar.
11,50 Par. Lin. 25 64 Par. L.

Vindforhold.
1843 50 Aar.

| 1843. October. | | Barometer, reduceret til 0 ^o Reaumur. | | | Thermometer i Skygge mod Nord. | | | | Regn, Sneec &c. | | Vindens Retning 4 Gange i Døgnct. | | Middeltemperatur. | | | |
|----------------|----------|--|----------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 9 Form. Middag. | | 4 Eftermiddag. | | 2 1/2 Fod over Jorden. | | 2 Fod i Jorden. | | 2 Fod under dagl. Vaand. Midd. | Regn 1 1/2 Tim. | Vindens Retning | | Middeltemperatur. | | |
| | | 9 Form. | Middag. | 4 Eftermiddag. | 2 1/2 Fod over Jorden. | 2 Fod i Jorden. | Middel. | Middel. | 2 Fod under dagl. Vaand. Midd. | | | SW. | NW. | WNW. | W. | SW. |
| 1 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 334, 334 | 1, 453 | SW. | NW. | WNW. | W. | 1843 |
| 2 | 32, 53 | 32, 77 | 32, 89 | 32, 89 | 10, 5 | 9, 0 | 9, 0 | 9, 0 | 9, 0 | 9, 80 | 0, 52 | SW. | NW. | WNW. | W. | 45 Aer |
| 3 | 35, 12 | 35, 61 | 35, 65 | 35, 65 | 9, 3 | 9, 3 | 9, 3 | 9, 3 | 9, 3 | 9, 80 | 0, 56 | WNW. | NW. | WNW. | W. | 1843 |
| 4 | 34, 81 | 34, 80 | 36, 08 | 36, 08 | 6, 71 | 7, 0 | 9, 4 | 8, 7 | 9, 23 | 9, 43 | 0, 73 | WNW. | NW. | WNW. | W. | 1-10 |
| 5 | 35, 5 | 35, 38 | 35, 75 | 35, 75 | 8, 63 | 4, 8 | 11, 6 | 8, 7 | 9, 60 | 9, 60 | 0, 90 | SW. | NW. | NW. | W. | 792 2901 |
| 6 | 36, 89 | 36, 87 | 36, 32 | 36, 32 | 9, 45 | 6, 4 | 11, 2 | 8, 7 | 9, 60 | 9, 60 | 0, 19 | WNW. | SW. | SW. | W. | 11-21 |
| 7 | 31, 57 | 31, 07 | 31, 17 | 31, 17 | 10, 18 | 10, 5 | 10, 5 | 8, 9 | 9, 80 | 9, 80 | 3, 35 | SW. | NW. | SW. | W. | 425 751 |
| 8 | 28, 13 | 28, 82 | 28, 57 | 28, 57 | 10, 1 | 10, 1 | 10, 1 | 8, 1 | 9, 53 | 9, 53 | 2, 04 | S. | SW. | SSW. | SW. | 22-31 |
| 9 | 29, 44 | 29, 92 | 29, 04 | 29, 04 | 6, 86 | 6, 8 | 9, 7 | 6, 2 | 9, 20 | 9, 20 | 6, 40 | W. | WNW. | NW. | W. | 6, 01 6, 36 |
| 10 | 32, 36 | 33, 25 | 33, 33 | 33, 33 | 4, 50 | 3, 2 | 6, 7 | 5, 1 | 8, 77 | 8, 77 | 0, 71 | NW. | WNW. | NW. | WNW. | 1-31 |
| 11 | 333, 23 | 332, 70 | 332, 42 | 332, 42 | 5, 03 | 4, 8 | 8, 1 | 8, 6 | 8, 40 | 8, 40 | 0, 19 | W. | S. | S. | S. | Maanedl. |
| 12 | 34, 01 | 33, 92 | 33, 78 | 33, 78 | 6, 98 | 7, 2 | 8, 2 | 8, 6 | 8, 40 | 8, 40 | 9, 18 | SSO. | SW. | SW. | W. | Yandmængde. |
| 13 | 30, 58 | 30, 54 | 30, 07 | 30, 07 | 4, 30 | 3, 7 | 5, 0 | 5, 6 | 7, 33 | 7, 33 | 1, 93 | NW. | SW. | SSW. | W. | 1843 |
| 14 | 30, 38 | 30, 60 | 31, 21 | 31, 21 | 4, 28 | 2, 8 | 7, 2 | 7, 7 | 7, 43 | 7, 43 | 1, 45 | WSW. | SW. | W. | W. | 39 Aer. |
| 15 | 32, 46 | 32, 35 | 32, 32 | 32, 32 | 3, 45 | 1, 6 | 5, 5 | 7, 3 | 7, 10 | 7, 10 | 0, 19 | WSW. | WSW. | WSW. | SW. | 44, 46 Par. Lin. 22, 17 Par. Lin. |
| 16 | 32, 23 | 32, 10 | 32, 10 | 32, 10 | 4, 58 | 1, 3 | 7, 0 | 7, 1 | 6, 75 | 6, 75 | 0, 58 | SW. | SW. | SW. | SW. | |
| 17 | 33, 06 | 33, 54 | 34, 54 | 34, 54 | 3, 55 | 1, 4 | 6, 7 | 6, 8 | 6, 57 | 6, 57 | 0, 55 | WSW. | W. | WSW. | WNW. | |
| 18 | 31, 98 | 31, 10 | 31, 17 | 31, 17 | 3, 83 | 2, 2 | 6, 7 | 6, 9 | 6, 50 | 6, 50 | 0, 55 | WNW. | OSO. | OSO. | OSO. | |
| 19 | 37, 12 | 38, 63 | 37, 24 | 37, 24 | 3, 01 | 2, 2 | 4, 7 | 6, 4 | 5, 43 | 5, 43 | 0, 87 | NNO. | N. | N. | NNW. | |
| 20 | 33, 49 | 33, 95 | 33, 27 | 33, 27 | 2, 60 | 0, 4 | 4, 3 | 6, 1 | 5, 90 | 5, 90 | | NNW. | NW. | NO. | O. | |
| 21 | 38, 45 | 38, 34 | 37, 13 | 37, 13 | 5, 65 | 4, 0 | 6, 3 | 6, 0 | 5, 80 | 5, 80 | | SO. | SSO. | SO. | SW. | Vindforhold. |
| 22 | 338, 76 | 338, 79 | 337, 30 | 337, 30 | 5, 25 | 3, 0 | 6, 8 | 5, 7 | 6, 33 | 6, 33 | | SSW. | SSW. | SW. | SW. | 1843 |
| 23 | 34, 51 | 33, 48 | 33, 64 | 33, 64 | 4, 76 | 6, 0 | 7, 0 | 6, 2 | 6, 30 | 6, 30 | 1, 40 | SW. | SW. | SW. | W. | 50 Aer |
| 24 | 31, 90 | 31, 71 | 31, 06 | 31, 06 | 7, 5 | 7, 5 | 7, 7 | 6, 5 | 6, 30 | 6, 30 | 2, 95 | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | N. 0, 06 |
| 25 | 30, 42 | 30, 72 | 31, 08 | 31, 08 | 6, 31 | 4, 7 | 5, 9 | 6, 5 | 7, 10 | 7, 10 | 3, 18 | WSW. | WSW. | WSW. | W. | 0, 04 0, 08 |
| 26 | 30, 45 | 30, 48 | 31, 06 | 31, 06 | 4, 50 | 5, 4 | 5, 4 | 6, 7 | 6, 83 | 6, 83 | 2, 62 | NW. | NO. | NO. | N. | 0, 03 0, 13 |
| 27 | 33, 54 | 34, 15 | 34, 84 | 34, 84 | 4, 38 | 3, 9 | 6, 4 | 6, 6 | 6, 53 | 6, 53 | | NW. | NO. | NO. | N. | 0, 08 0, 13 |
| 28 | 35, 98 | 35, 75 | 35, 15 | 35, 15 | 5, 53 | 2, 8 | 7, 6 | 6, 4 | 6, 60 | 6, 60 | 0, 04 | W. | SW. | SW. | SW. | 0, 13 0, 12 |
| 29 | 35, 65 | 36, 94 | 36, 17 | 36, 17 | 5, 51 | 5, 0 | 7, 9 | 6, 3 | 6, 21 | 6, 21 | | SW. | S. | SO. | SO. | SW. 0, 29 |
| 30 | 36, 20 | 36, 11 | 36, 34 | 36, 34 | 7, 10 | 5, 4 | 8, 9 | 6, 3 | 6, 47 | 6, 47 | | SW. | S. | SO. | SW. | SW. 0, 20 |
| 31 | 34, 46 | 34, 51 | 34, 58 | 34, 58 | 8, 46 | 7, 8 | 10, 0 | 6, 5 | 6, 80 | 6, 80 | | SSO. | SSO. | S. | SSO. | NW. 0, 17 |

November 1848

Thermometer i Skygge mod Nord.

Barometer, reduceret til 0° Reaumur.

| | | | | | | |
|---------|---------|----------------|-----------|------------------------|--|-------------------------------------|
| 9 Form. | Middag. | 4 Eftermiddag. | | 2 3/4 Fod over Jorden. | | 2 Fod under den dagl. Vaande. Midd. |
| | | 7 Form. | 2 Efterm. | Jorden. Midd. | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | 334, 49 | 335, 42 | 335, 42 | 6,8 | 10,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | 36 | 37, 12 | 36, 92 | 5,5 | 8,5 | 6,7 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | 36 | 37, 87 | 36, 68 | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4 | 37, 68 | 37, 96 | 38, 15 | 6,7 | 8,2 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | 38 | 75 | 38, 76 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| 6 | 38, 28 | 38, 19 | 37, 05 | 6,4 | 6,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| 7 | 35, 88 | 32, 85 | 32, 76 | 6,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |
| 8 | 32, 70 | 32, 35 | 31, 42 | 5,9 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
| 9 | 30, 34 | 30, 35 | 30, 75 | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
| 10 | 33, 46 | 33, 55 | 34, 94 | 1,2 | 3,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
| 11 | 337, 75 | 338, 10 | 337, 39 | 0,4 | 2,4 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
| 12 | 40, 60 | 40, 71 | 41, 25 | 1,4 | 2,5 | 5,5 | 4,8 | 4,8 |
| 13 | 41, 67 | 41, 68 | 40, 65 | 1,9 | 1,9 | 5,0 | 4,2 | 4,2 |
| 14 | 40, 90 | 40, 82 | 39, 03 | 0,3 | 2,1 | 4,6 | 3,2 | 3,2 |
| 15 | 40, 10 | 39, 88 | 38, 03 | 1,0 | 1,7 | 4,4 | 3,4 | 3,4 |
| 16 | 37, 86 | 37, 85 | 38, 09 | 0,4 | 1,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | 37, 98 | 37, 84 | 38, 62 | 0,2 | 2,1 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| 18 | 35, 75 | 35, 47 | 35, 27 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 19 | 35, 30 | 34, 85 | 34, 84 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 20 | 37, 52 | 36, 26 | 36, 52 | 3,1 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
| 21 | 334, 47 | 334, 16 | 332, 98 | 4,2 | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| 22 | 29, 41 | 29, 75 | 29, 23 | 6,5 | 7,5 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| 23 | 33, 55 | 34, 05 | 33, 72 | 3,8 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
| 24 | 30, 77 | 30, 67 | 31, 62 | 4,2 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 5,3 |
| 25 | 34, 71 | 34, 77 | 36, 79 | 2,5 | 3,7 | 4,6 | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 37, 80 | 37, 64 | 36, 85 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
| 27 | 35, 42 | 35, 21 | 34, 52 | 6,4 | 7,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 28 | 33, 45 | 33, 55 | 35, 20 | 6,2 | 6,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
| 29 | 33, 73 | 32, 58 | 31, 97 | 4,4 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
| 30 | 38, 24 | 38, 80 | 39, 14 | 2,1 | 2,7 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |

Vindens Retning 4 Gange i Døgn.

Regn, Sneec &c.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0''03 | S. SW. | N. SW. | SW. | SW. | N. SW. | SW. | SW. | SW. | N. SW. | SW. | SW. | SW. |
| 0,85 | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. | SO. |
| 0,87 | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. |
| 0,41 | S. | S. | S. | S. | S. | S. | S. | S. | S. | S. | S. | S. |
| 0,56 | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. | SW. |
| 2,70 | SW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. | WSW. |
| 0,27 | S. | SW. | SW. | SW. | NW. | NW. | NW. | NW. | NW. | NW. | NW. | NW. |
| | WSW. | WNW. | N. | NNO. | N. | NNO. | NNO. | NNO. | NNO. | NNO. | NNO. | NNO. |
| | ONO. | O. | ONO. | O. | ONO. | O. | ONO. | O. | ONO. | O. | ONO. | O. |
| | O. | O. | O. | O. | O. | O. | O. | O. | O. | O. | O. | O. |
| | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. | ONO. |
| | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. |
| | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. | SSO. |
| | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. | Stille. |

| | | | |
|---------------------|------------------------------|------|------|
| Middeltemperatur. | 1843 | 45 | Aar |
| | 1-10 | 6'03 | 4685 |
| | 11-20 | 1,43 | 3,30 |
| | 21-30 | 4,51 | 2,31 |
| | 1-30 | 5,89 | 5,49 |
| Maanedl. | | | |
| Vandmængde. | | | |
| | 1843 | 39 | Aar. |
| | 23,98 Par. Lin. 19,42 Par L. | | |
| Vindforhold. | | | |
| | 1843 | 50 | Aar. |
| | N. | 0,04 | 0,08 |
| | NO. | 0,10 | 0,09 |
| | O. | 0,14 | 0,11 |
| | SO. | 0,10 | 0,08 |
| | S. | 0,16 | 0,12 |
| | SW. | 0,36 | 0,23 |
| | WSW. | 0,08 | 0,19 |
| | NW. | 0,03 | 0,09 |

| December. 1843. | | Barometer, reduceret til 0° Reaumur. | | | Thermometer i Skygge mod Nord. | | | | Regn, Snee &c. | | Vindens Retnings 4 Gange i Døgn. | | Middeltemperatur. | |
|-----------------|----------|---|----------|------|-----------------------------------|-----|-----|-------|---------------------|----------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2½ Fod over Jorden. | | Regn 9½ Tim. | Snee 6 — Regn 6 — Regn 4 — Regn 1 — | OSO. Stille. ONO. ONO. NO. WNW. SW. ONO. W. NW. NW. NW. NW. NW. NW. W. SW. SSW. SW. W. WNW. WNW. WNW. WNW. NNW. NW. NW. WSW. WNW. W. W. N. NNW. NNW. NNW. | 1843 1-10 3904 1987 11-21 3774 1000 22-31 4226 -0,07 1-31 3,68 0,95 |
| | | | | | | | | | 9 Form. Middag. | 4 Eftermiddag. | | | | |
| 1 | 338,1101 | 338,1111 | 338,1174 | 1036 | -0,95 | 2,9 | 4,7 | 4,937 | | | 0,61 | | NNW. WNW. W. WSW. | 0,99 |
| 2 | 40, 15 | 39, 35 | 40, 44 | 0,44 | -0,1 | 0,2 | 4,4 | 3,93 | | | 0,56 | | ONO. NO. WNW. SW. | 0,02 |
| 3 | 37, 42 | 38, 04 | 38, 45 | 3,87 | 2,0 | 4,6 | 4,2 | 4,20 | | | | | NW. NW. NW. NW. | 0,12 |
| 4 | 36, 47 | 36, 73 | 38, 92 | 5,01 | 5,9 | 5,7 | 4,2 | 4,87 | | | | | W. W. W. W. SW. | 0,01 |
| 5 | 38, 52 | 37, 94 | 36, 55 | 4,59 | 2,8 | 5,1 | 4,3 | 4,90 | | | | | W. WNW. WNW. WNW. | 0,13 |
| 6 | 39, 51 | 37, 52 | 38, 19 | 3,77 | 3,3 | 5,3 | 4,4 | 4,87 | | | | | WNW. NNW. NW. NW. | 0,02 |
| 7 | 35, 23 | 36, 38 | 32, 84 | 4,91 | 3,2 | 4,9 | 4,5 | 4,67 | | | | | WSW. WNW. W. W. | 0,17 |
| 8 | 32, 32 | 32, 43 | 31, 63 | 3,89 | 4,2 | 4,9 | 4,4 | 4,70* | | | | | WNW. NNW. N. N. | 0,16 |
| 9 | 35, 53 | 35, 13 | 36, 64 | 2,77 | 1,8 | 4,7 | 4,3 | 4,30 | | | | | N. NNW. NNW. NNW. | 0,31 |
| 10 | 40, 77 | 41, 33 | 41, 77 | 0,49 | -0,4 | 1,9 | 4,0 | | | | | | NNW. WNW. W. WSW. | 0,09 |
| 11 | 341, 62 | 341, 48 | 341, 20 | 2,89 | 1,2 | 2,8 | 3,8 | | | | | | WSW. WNW. WNW. WNW. | 0,12 |
| 12 | 40, 51 | 40, 67 | 41, 57 | 4,66 | 4,8 | 5,0 | 3,8 | | | | | | NV. WNW. WNW. WNW. | 0,01 |
| 13 | 41, 76 | 41, 68 | 41, 13 | 4,67 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | | | | | | W. W. W. W. SW. | 0,13 |
| 14 | 39, 96 | 39, 14 | 36, 35 | 5,64 | 5,0 | 4,8 | 4,2 | | | | | | W. WNW. WNW. NW. | 0,01 |
| 15 | 32, 40 | 32, 69 | 33, 50 | 5,41 | 7,2 | 4,8 | 4,2 | | | | | | NW. NW. NW. NW. | 0,13 |
| 16 | 33, 91 | 33, 95 | 35, 65 | 1,59 | 3,0 | 1,8 | 4,3 | | | | | | NNW. NNW. NNW. NW. | 0,02 |
| 17 | 37, 30 | 38, 87 | 40, 01 | 1,19 | 0,4 | 2,4 | 4,0 | | | | | | NW. W. W. W. W. | 0,17 |
| 18 | 41, 24 | 41, 12 | 40, 67 | 2,74 | 1,5 | 3,1 | 3,8 | | | | | | W. WNW. NNW. NNW. | 0,16 |
| 19 | 40, 99 | 41, 09 | 41, 34 | 3,94 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | | | | | | WSW. WSW. W. WSW. | 0,31 |
| 20 | 41, 54 | 41, 35 | 41, 14 | 4,14 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | | | | | | NW. NW. NW. W. | 0,09 |
| 21 | 41, 37 | 41, 33 | 41, 27 | 4,77 | 4,2 | 5,0 | 3,8 | | | | | | W. NW. WNW. WSW. | 0,12 |
| 22 | 47, 342 | 60, 342 | 50, 381 | 3,81 | 2,6 | 4,6 | 3,9 | | | | | | W. NW. NW. NW. | 0,13 |
| 23 | 35, 88 | 35, 35 | 38, 72 | 4,44 | 2,7 | 6,3 | 4,0 | | | | | | O. O. O. O. | 0,01 |
| 24 | 40, 55 | 40, 92 | 42, 08 | 5,44 | 4,8 | 5,4 | 4,2 | | | | | | W. SW. SW. SW. | 0,13 |
| 25 | 42, 57 | 42, 57 | 42, 58 | 3,94 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | | | | | | SW. SW. W. SW. | 0,02 |
| 26 | 42, 41 | 41, 72 | 41, 60 | 5,37 | 4,8 | 5,9 | 4,5 | | | | | | SW. SW. W. WSW. | 0,17 |
| 27 | 42, 00 | 41, 04 | 41, 48 | 4,46 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | | | | | | WNW. WNW. WNW. WNW. | 0,16 |
| 28 | 42, 04 | 42, 02 | 42, 13 | 4,49 | 4,7 | 5,2 | 4,8 | | | | | | WSW. WSW. W. WSW. | 0,31 |
| 29 | 41, 97 | 41, 97 | 41, 70 | 4,59 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | | | | | | WSW. WSW. W. WSW. | 0,07 |
| 30 | 39, 85 | 39, 28 | 37, 84 | 3,79 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | | | | | | WSW. WSW. W. WSW. | |
| 31 | 36, 65 | 36, 10 | 36, 28 | 2,22 | 1,8 | 2,5 | 4,6 | | | | | | WSW. WSW. WSW. WSW. | |

Maanedl.
Vandmængde,
1843 39 Aar.
7,52Par.Lin. 16,53Par.Lin.

Vindforhold.
1843 50 Aar

* Thermometret forliste.